



Mme Angie Motshika,  
Tonakgolo ya Thutotheo



Rre Enver Surty,  
Motlatsatonakgolo ya  
Thutotheo

Dibukatiro tse di kwaletswe barutwana ba Aforikaborwa ka fa tlase ga boeteledipele jwa ga Tonakgolo ya Lefapha la Thutotheo. Mme Angie Motshika le Motlatsatonakgolo ya Lefapha la Thutotheo. Rre Enver Surty.


Dibukatiro tsa Rainbow ke karolo ya maiteko a mangwe a Lefapha la Thutotheo a a ikaeletsweng go tokafatsa bokgoni jwa barutwana kgotsa baithuti ba Aforikaborwa mo mephatong e merataro ya ntlha. Jaaka e le sengwe sa dilo tse di kwa godimo mo Lenaneotirong la Mmuso, porojeke e e etleediwa ke Letlotlo la Semmuso. Se se kgontshitse Lefapha go kwala dibukatiro tse ka dipuo tsotlhe tsa semmuso, mme ga di duelelwé.

Re solo fela gore dibukatiro tse di tlaa tswela barutabana mosola mo go ruteng ga bona ga letsatsi le letsatsi, le mo go netefatseng gore barutwana ba digela kharikhulamo ya bona. Re netefaditse gore re kaela morutabana sentle mo tirong nngwe le nngwe ka go tsenyeletsa mesupatsela go bontsha gore ke eng se morutwana a tshwanetseng go se dira.

Re solo fela gore bana ba tlaa itumelela go dira mo bukeng e fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana, o tlaa abelana le bona boitumelo jwa bona.

Re go eleletsa katlego e kgolo mo tirisong ya dibukatiro tse, wena le barutwana ba gago.

ISBN 978-1-4315-0237-0



LIFE SKILLS IN SETSWANA

GRADE 1 – BOOK 1

TERMS 1 & 2

ISBN 978-1-4315-0237-0

**THIS BOOK MAY  
NOT BE SOLD.**

E thabolotswe e  
bile e tsamaelana  
le KPKT

## Mophato



Dibukatiro tse di fithelwang mo metseletseng e. ke:

- Puogae ya Setswana Mephato 1 – 6  
(Ka dipuo tsotlhe tsa semmuso)
- Matesisi (Mmetshe) Mephato 1 – 3  
(Ka dipuo tsotlhe tsa semmuso)
- Matesisi (Mmetshe) Mephato 4 – 9  
(Ka Seesimane le Seaforikanse)
- Bokgoni jwa Botshelo Mephato 1 – 3  
(Ka dipuo tsotlhe tsa semmuso)



# Bokgoni jwa Botshelo ka SETSWANA

Buka 1

Kgwedit haro 1&2



Leina:

Tlelase:



**basic education**

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



## Diteng

### Kgweditharo 1 Tsebe

- 1 Ka ga me ..... 2
- 2 Mebala le mmino ..... 4
- 3 Rotlhe re kgethegile ..... 6
- 4 Rotlhe re a farologana ..... 8
- 5 A re direng ..... 10
- 6 Ke ikgantsha ka sekolo sa me ..... 12
- 7 Mafelo a a farologaneng ..... 14
- 8 Phaposiborutelo ya me ..... 16
- 9 Ka moo re yang sekolong ka teng ..... 18
- 10 Ke itshola ke le phepa ..... 20
- 11 Mekgwa mengwe e e siameng ..... 22
- 12 Ke phepa ..... 24
- 13 Mekgwa e e itekanetseng ..... 26
- 14 Bophepa ..... 28
- 15 Maemo a bosa a ke a ratang .. 30
- 16 Maemo a bosa ..... 32



### Kgweditharo 2 Tsebe

- 17 Lelapa la gaetsho ..... 34
- 18 Lelapa la gaetsho ..... 36
- 19 Re a tlhokomelana ..... 37
- 20 Go bontsha gore o a kgathala ..... 38
- 21 Pabalesego ka mo gare le ka kwa ntle ga legae (1) ..... 40
- 22 Pabalesego ka mo gare le ka kwa ntle ga legae (2) ..... 42
- 23 Pabalesego fa ke le esi kwa gae ..... 44
- 24 Se sengwe se o ka se gakologelwang ..... 46
- 25 Mmele wa me ..... 48
- 26 Dirwe tsa me ..... 50
- 27 Go tsamaisa mmele wa me .... 52
- 28 Go akanya ka ga pabalesego ..... 54
- 29 Go nna o babalesegile ..... 56
- 30 Go tshola mmele wa me o itekanetse ..... 58
- 31 Go tshola mmele wa me o itekanetse ..... 60
- 32 Ke mpa ke tlhola fela ..... 62



## Matlha a botlhokwa a 2015

Letsatsi la boikhutso la Aforikaborwa la bosetšhaba:

Letsatsi la segopotso la botlhokwa la Bajuta:

Letsatsi la segopotso la botlhokwa la Seiselamo:

Letsatsi la segopotso la botlhokwa la Bahá'í:

Matsatsi a boditšhabatšhaba a dinaga tse di kopaneng:

Letsatsi la botlhokwa la Sehindu la segopotso:

**Ferikgong**

1 Ferikgong Letsatsi la ngwaga o moswa   
31 Ferikgong Letsatsi la bana aba ba senang magae

**Tlhakole**

2 Tlhakole Letsatsi la lefatshela dinaga tsa metsi   
14 Tlhakole Letsatsi la baratani

**Mopitlwé**

5 Mopitlwé Phurimi   
21 Mopitlwé Letsatsi la ditshwanelo tsa botho   
21 Mopitlwé Letsatsi la boditšhabatšhaba la dikgwa le ditlhare   
20-21 Mopitlwé Naw-Rúz (Bahá'í Ngwaga o moswa) \*  
22 Mopitlwé Letsatsi la lefatshela metsi   
23 Mopitlwé 20:30-21:30 (nako selegae) Ura ya lefatshela

**Moranang**

3 Moranang Labotlhano wa tidimalo   
4-11 Moranang Tlhathogo   
5 Moranang Paseka   
6 Moranang Letsatsi la bamalapa   
7 Moranang Letsatsi la Lefatshe la itekanelo   
22 Moranang Letsatsi la bomme la boditšhabatšhaba   
27 Moranang Letsatsi la Kgololosego

**Motsheganong**

1 Motsheganong Letsatsi la badiri   
10 Motsheganong Letsatsi la bomme   
15 Motsheganong Letsatsi la boditšhabatšhaba la bamalapa

**Seetebosigo**

1 Seetebosigo Letsatsi la lefatshela batsadi   
4 Seetebosigo Letsatsi la boditšhabatšhaba la bana   
5 Seetebosigo Letsatsi la lefatshela tikologo   
8 Seetebosigo Letsatsi la lefatshela Mawatle   
12 Seetebosigo Letsatsi la lefatshela kgatlhanong le tiriso ya bana   
16 Seetebosigo Letsatsi la baswa   
18 Seetebosigo Ramadan (tshimologo)   
21 Seetebosigo Letsatsi la borre

**Phukwi**

17 Phukwi Letsatsi la boditšhabatšhaba la ga Nelson Mandela   
18 Phukwi Eid-Ul-Fitr (bokhutlo ba Ramadan)   
30 Phukwi Letsatsi la boditšhabatšhaba la botsalano

**Phatwe**

9 Phatwe Letsatsi la bomme   
13 Phatwe Letsatsi la boditšhabatšhaba la badiriseamolema

**Lwetse**

13-15 Lwetse Rosh Hashanah   
21 Lwetse Letsatsi la boditšhabatšhaba la kagiso   
23 Lwetse Yom Kippur   
24 Lwetse Letsatsi langwaoboswa

**Diphalane**

2 Diphalane letsatsi la boditšhabatšhaba la kagiso   
5 Diphalane Letsatsi la lefatshela batrutabana   
11 Diphalane Letsatsi la boditšhabatšhaba la ngwana wa mosetsana   
14 Diphalane Al-Hijira (Islamic Ngwaga o moswa)   
15 Diphalane Letsatsi la boditšhabatšhaba la basadi ba kwa magaeng   
16 Diphalane Letsatsi la lefatshela la dijo

**Ngwanaitseele**

11 Ngwanaitseele Deepavali (Diwali)   
12 Ngwanaitseele Vikram (Ngwaga o moswa 2072)   
20 Ngwanaitseele Letsatsi la bana la lefatshela

**Sedimonthole**

1 Sedimonthole Letsatsi la lefatshela Eitsi   
3 Sedimonthole Letsatsi la boditšhabatšhaba la batho ba ba nang le dikgwetlo   
5-14 Sedimonthole Chanukah   
16 Sedimonthole Letsatsi la poelano   
25 Sedimonthole Letsatsi la ga Tinkane   
26 Sedimonthole Letsatsi la ga Tinkane

# Mophato

1

Bokgoni jwa Botshelo  
ka *Setswana*  
Buka I

Buka e ke ya ga:




# Ka ga me

Kgweditharo I – Beke I – Papetlanatiro



A re direng

Kgomaretsa senepe sa gago kgotsa o itshwantshe fa.



Aterese ya rona ke:

---



---



---

Ke itse gore letsatsi la me la botsalo le leng.

Letha: .....



Leina la me ke



Sefane sa me ke

Ke na le dingwaga di le

Go na le batho ba le

mo lelapeng la  
gaetscho.

Mogala wa rona ke:

---



ee	ga ke netefatse	nnyaya
----	--------------------	--------



A re thaleng



Joe o itse go tshameka kgwele ya dinao.

Thala sengwe se o se kgonang thata.



Bolelela ditsala tsa gago gore ke eng se o se kgonang thata. Morago o khalaré naledi e e mo lebokosong le le nepagetseng go bontsha gore o ka dira eng.

A re bueng



Ke kgona go buisa.



Ke kgona go ikapesa.




Ke kgona go kwala.



Ke kgona go bina.



Ke kgona go dira tee.



Ke kgona go tlhapa meno a me.



# Mebala le mmino




A re direng

A o itse mebala e? Bolelela tsala ya gago maina a mebala e.




Jaanong khalara setshwantsho sengwe le sengwe ka mmala o o siameng.



Panana e e serolwana




Apole e khividu




Jeresi e e botala jwa legodimo



Mokgele wa mebalabala



Namune e e mmala wa namune



Lethhare le letala



A re ikatiseng

Pele o ka dira tirwana kwantle, ikollolole jaaka katse. Seno se tla kgontsha mmele wa gago go tshikhinyega. Gape, o ikollolole morago ga tirwana go repisa le go ikhutsisa mmele wa gago. Seno se tla go thusa gore o se nne le mesifa e e botlhoko. Jaanong dira se bana bano ba se dirang.



Opela "Tlhogo, magetla" fa o ntse o:



- itire o kare o tshameka piano kgotsa moropa.
- itire o kare o tshameka katara.





Boithabiso

Opang diatla tsa lona ka mekgwa e.



Opa Opa Opa Opa



Opa Opa Opa



Opa Opa Opa Opa

Opa Opa Opa Opa Opa



A re direng

A o ka dira dilo tse? Bontsha ditsala tsa gago.

Ke kgona go tabogela kwa matlhakoreng otlhé ke sa thule ope.			
Ke kgona go tlola ka mogala wa kgati.			
Ke kgona go dikolosetsa bolo e kgolo kwa tsaleng ya me.			



# Rotlhe re kgethegile



A re bueng

Lebelela setshwantsho mme o tlotlele  
tsala ya gago ka ga pharologano fa  
gare ga bana ba.



## Bogolo le bonnye

Bangwe ba bagolo, mme bangwe ba rona ba bannye.

Bangwe ba rona re bakhutswane fa bangwe ba rona  
re le baleele.

Bangwe ba rona ba kgonna go tlola, mme bangwe  
ba kgonna go opela.

Rotlhe re kgonna go dira sengwe ka manontlhootlhoo.

Ke eng se o kgonang go se dira ka manontlhootlhoo?



A re bueng

Tlotlela ditsala tsa gago gore o ne wa ikutlwaa  
jang ka letsatsi la gago la ntlha kwa sekolong.

itumetse	lela	itumetse thata	tenegile	ikgogona




A re thaleng

Thala setshwantsho go bontsha ka moo o **ka ikutlwang ka teng** fa motho a  
go naya setshamekisi se sentshwa. Kwala maikutlo mo phatlheng fa tlase.



A re bueng

Tlotlela tsala ya gago gore go diragala eng mo setshwantshong sengwe le sengwe. Bua gore o ka ikutlwajang fa dilo tse di ka go diragalela. Tshwaya sefatlhego se se nepagetseng.



Mosimane yo mogolo o tsaya dilo tsa gago.

itumetse	itumetse thata	tlhontse

Wena le tsala ya gago le tshameka mmogo.

tenegile	itumetse	tshogile



O bula mpho.

tshogile	itumetse thata	ikgogona

Ausi kgotsa abutiago o senya setshamekisi sa gago.

ikgogona	thabile	tenegile



A re direng

Dira setshwantsho sa monwana wa gago mo lebokosong la ntlha, mme o botse moithuti-ka-wena go dira setshwantsho sa monwana wa gagwe mo lebokosong la bobedi.

A o ntse o itse gore ga go ope mo lefatsheng yo o nang le setshwantsho sa menwana se se tshwanang le sa gago?

O kgethegile thata, gonne o mongwe mo lefatsheng. Le mafatlha tota, ditshwantsho tsa menwana ya bona ga di tshwane.

--	--

A o kgonago bona gore ditshwantsho tsa menwana ga di tshwane?



# Rotlhe re a farologana



Lebelela bana ba.  
Ba tshwana ka eng?  
Ba farologana ka eng?



A re direng

Lebelela setshwantsho mme morago o akanye ka ga gore a ditlhagiso tse di bua **nnete** kgotsa **nyaya**. Khalara dipolelo tse di **nnete** ka botala jwa tlhaga. **Khalara dipolelo tse di sa bueng nnete ka bohibidu.**



Botlhe ba na le matsogo a le 2 le  
maoto a le 2.



Botlhe ke basetsana.

Botlhe ba rwele ditlhako.



Botlhe ba apere marokgwe a  
makhutshwane.

Botlhe ke bana.



Botlhe ba na le meriri e  
meleele.



A re thaleng


Thala setshwantsho sa gago mo phatlheng ya ntlha. Morago o thale setshwantsho sa tsala ya gago ya botlhokwa. Morago ga go dira jalo, lebelela setshwantsho mme o bue gore o farologana jang le tsala ya gago.

Nna	Tsala ya me



A re direng

Lebelela setshwantsho mme o bue ka moo wena le tsala ya gago le tshwanang ka teng le ka moo le farologanang ka teng. Khalara keetane e ya botsalano go bontsha gore mongwe le mongwe o a farologana. Fa o sena go dira se o ka nna wa sega o bo o kgabisa keetane ya botsalano mo karolong ya mesego ya buka e.



Teacher: \_\_\_\_\_  
Sign: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_

# A re direng



**A re opeleng**

Pele o opela, dira dithutiso tse.

Hemela kwa teng thata le kwa ntle ka iketlo. Itire o kare o tima dikere se tsa kuku ya gago ya botsalo. Itire o kare o gatsetse, mme o re "Brrrrrrrrrrrrrrrrr".

## Dikgabo di le tlhano



Dikgabo di le tlhano di tlolatlola mo bolaong.

E nngwe ya wela fatshe, ya wa ka tlhogo.

Mme a bitsa ngaka mme yona ya re,  
"Dikgabo ga di tlolatlole mo bolaong!"



Dikgabo di le nne di tlolatlola mo bolaong.

E nngwe ya wela fatshe, ya wa ka tlhogo.

Mme a bitsa ngaka mme yona ya re,  
"Dikgabo ga di tlolatlole mo bolaong!"



Dikgabo di le tharo di tlolatlola mo bolaong.

E nngwe ya wela fatshe, ya wa ka tlhogo.

Mme a bitsa ngaka mme yona ya re,  
"Dikgabo ga di tlolatlole mo bolaong!"



Dikgabo di le pedi di tlolatlola mo bolaong.

E nngwe ya wela fatshe, ya wa ka tlhogo.

Mme a bitsa ngaka mme yona ya re,  
"Dikgabo ga di tlolatlole mo bolaong!"



Kgabo e le nngwe e tlolatlola mo bolaong.

Ya wela fatshe, ya wa ka tlhogo.

Mme a bitsa ngaka mme yona ya re,  
"Dikgabo ga di tlolatlole mo bolaong!"





## A re thaleng

Thala sefatlhego sa gago.

Bontsha matlho a gago, ditsebe, nko, molomo le moriri.

Bolelela ditsala tsa gago gore o rata eng.



## A re ikatiseng

Dira leparego kwa ntle ga  
phaposiborutelo ya gago  
le le tshwanang le le, o  
thusiwa ke morutabana  
wa gago.

Tlola go tswa mo tesekeng  
e nngwe go ya kwa go  
e nngwe.

Khukhutha ka fa tlase  
ga ditafole.



Teacher:
Sign:
Date:

# Ke ikgantsha ka sekolo sa me



A re direng

Thala setshwantsho sa gago  
mo diaparong tsa gago tsa  
sekolo. Morago o tlatsa ka  
mafoko a a tlogetsweng.

Ke tsena sekolo sa

\_\_\_\_\_.

Leina la morutabana wa me ke

\_\_\_\_\_.



Mogokgo wa sekolo ke

\_\_\_\_\_.



A re kwaleng

Lebelela ditshwantsho.  
Morago o kgaole lefoko  
le le nepagetseng la  
setshwantsho sengwe  
le sengwe mme o le  
kgomaretse fa thoko ga  
setshwantsho seo.



lepatlelo

tlelase

ofisi

mokwaledi

ntlwabanaboithusetso





## A re thaleng

Batho ba ba farologaneng kwa sekolong ke bomang? Lebelela ditshwantsho mme o bue gore ke bomang le gore ba dira eng. Morago o kgaole lefoko le le nepagetseng go tswa kwa tlase mo tsebeng o be o le kgomaretsa fa thoko ga setshwantsho se se nepagetseng. Tlhalosetsa tsala ya gago ka moo o yang kwa ofising ya mogokgo ka teng, ntwanaboithusetsong le lepatlelong la metshameko.



## Boithabiso

Lebokoso la diphensele la ga John le wele. Bala gore o na le dikheraeyone tse kae, mme o kwale palo mo lebokosong. Morago mo lenathwaneng la pampiri le le kwa thoko, thala setshwantsho o dirisa mebala e e phatsimang go bontsha ka moo wena le tsala ya gago le tshamekang mmogo ka teng. thala foreimi go dikologa setshwantsho.



bana

mophepafatsi

morutabana

mogokgo



# Mafelo a a farologaneng



A re direng

Bontsha ditsala tsa gago gore o kgona go:

Iphitlha ka fa tlase  
ga sengwe.



Ema mo godimo ga sengwe.



Ke iphitlhile ka  
fa tlase ga tafole.



Ema fa thoko ga sengwe.



Ema fa thoko ga sengwe.



A re ikatiseng

Dirisa bolo kgotsa kgetsana ya dinawa. E latlhela kwa godimo mme o e kape. Tshegetsa kgetsana ya dinawa mo tlhogong ya gago mme o tsamayetsamaye ka ietlo.

Jaanong tshegetsa kgetsana ya dinawa mo tlhogong o ntse o tsamaya mo godimo ga thobane ya go tshegetsa kgotsa mo godimo ga mola fa fatshe.

Ke kgona go latlhela.



Ke kgona go kapa.



Ke kgona go tshegetsa kgetsana  
ya dinawa mo tlhogong ya me.






A re ikatiseng

Tiba maoto a gago ka mekgwa e.

Mm = Molema



Mj = Moja



Mm Mj



Mm Mj



Mm



Mj Mm



Mj Mj



Mm



Mj



Mm



Mj



Mm Mm



Mj Mm



Mm Mm



Mj Mm



Mj


Teacher:  
Sign:  
Date:



A re bueng

Lebelela setshwantsho se ka kelotlhoko. O bona eng?






Mo phaposiborutelong e, go diragala dilo tse di siameng le tse di sa siamang. O kcona go bona maitsholo afe a a siameng? O kcona go bona maitsholo afe a a sa siamang?





A re bueng



Thala ✓ letshwao fa thoko ga maitsholo otthe a a siameng mme  
o thale sefapano ✗ fa thoko ga maitsholo a a sa siamang a a ka  
diragalang kwa sekolong.



# Ka moo re yang sekolong ka teng



O ya kwa sekolong letsatsi lengwe le lengwe jang? A o babalesegile? A o itse mekgwa e e sa babalesegang? Bua le tsala ya gago ka ga ka moo bana ba ba yang kwa sekolong ka teng. Tshwaya ✓ mekgwa e e babalesegileng ya go ya kwa sekolong. Thala sekere ✗ mo go e e sa babalesegang.



O ya kwa sekolong jang mo mosong?



Jaanong botsa ditsala di le 5 ka moo ba yang kwa sekolong ka teng letsatsi le letsatsi. Tshwaya dintlha tsa bona mo tshateng e.

ka maoto



ka bese



ka koloi/vene



Maina a ditsala



1

2

3

4

5

A re ikatiseng

Ke kgona go taboga ke nyokanyokela.

Ee Nnyaya

Fa ke taboga, ke kgona go fetola dikaelo fa morutabana a bua jalo.

Letlha: .....



A re direng

Thala setshwantsho go bontsha gore o ya jang kwa sekolong.



A re ikatiseng

Reetsa mmino o morutabana a tlaa go tshamekelang ona.

Bina go tsamaelana le morethetho wa mmino.

Koba mangole a gago mme o phutholole maoto a gago.

Kuka o bo o dige magetla a gago.

Dikolosa matsogo a gago go ya kwa molemeng le go ya kwa mojeng.



A re ikatiseng

Wena le tsala ya gago le tshwanetse go kolopa le bo le kape bolo.

Dirisa letsogo la gago le le bokoa go latlhela bolo.

A ke ne ka kgona go latlhela bolo ka letsogo la me la moja?



A re ikatiseng

Tsamayang jaaka keribaa, wena le tsala ya gago.



# Ke itshola ke le phepa



Go botlhokwa go ithuta mekgwa e e siameng go tloga bonnyaneng jwa gago. Dilo dingwe tse o tshwanetseng go di dira go itshola o le phepa e bile o itekanetse, ke tse. Bua ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.



Tlhapá meno a me.



Tlhapa diatla tsa me morago ga go  
dirisa ntlwanaboithusetso.



## Tlhapa kgabetsakgabetsa.



Tlhatswa maungo pele  
ke a a ja.



Dirisa ntluwangboithusetso.



## Dirisa tišu fa ke ethimola kgotsa ke ming.

Lettha: .....



A re thaleng

Ke dife tsa dilo tse, tse o di tlhokang go itshola o le phepa?

Khalara dinaledi go bontsha gore ke dilwana dife tse o di dirisang go itshola o le phepa. Gape bua ka moo o dirisang selo sengwe le sengwe go itshola o le phepa.



Tshwaya go bontsha gore o kgonas go dira dilo tse di latelang:	ee	nnyaya
Ke ka palama mollereng mo boikatisetsong jwa dikgwa.		
Ke kgonas go dirisa diatlana go tsamaela kwa pele.		
Ke kgonas go gagaba mo gare ga boikatiso jwa mo sekgweng.		



# Mekgwā mengwe e e siameng



A re buiseng

Mekgwā e mengwe e  
mentle ya go dirisa  
ntlwanaboithusetso sentle.

## Gakologelwa



Fa o ka kgamathetsa ntlwanaboithusetso,  
o gakologelwe go e phefafatsa.



Gakologelwa go bulela metsi a  
ntlwanaboithusetso.



Ka dinako tsotlhé o tswale lebatí la  
ntlwanaboithusetso fa o dirisa  
ntlwanaboithusetso.



O se ka wa dirisa pampiri e ntsi ya  
ntlwanaboithusetso.



Gakologelwa go tlhapa diatla morago ga go  
dirisa ntlwanaboithusetso ka dinako tsotlhé.



A re thaleng

Sekeletsa mafoko a a nepagetseng a a re bolelelang gore re tshwanetse go dirisa dilo tse di latelang gakae.

Go tlhapa moriri wa gago.



letsatsi lengwe le lengwe	mo mosong le bosigo
---------------------------	---------------------

gabedi ka beke	gangwe ka beke
----------------	----------------

Go tlhapa meno a gago.



letsatsi lengwe le lengwe	mo mosong le bosigo
---------------------------	---------------------

gabedi ka beke	gangwe ka beke
----------------	----------------


Go tlhapa mmele wa gago.



letsatsi lengwe le lengwe	mo mosong le bosigo
---------------------------	---------------------

gabedi ka beke	gangwe ka beke
----------------	----------------

Go tlhapa sefatlhego sa gago.



letsatsi lengwe le lengwe	mo mosong le bosigo
---------------------------	---------------------

gabedi ka beke	gangwe ka beke
----------------	----------------



# Ke phepa



Tshameka "Phaladi a re" le morutabana wa gago.  
Batla phatlha ya gago mme le tsamaye ntle le go thulana.  
Phaladi a re, "tshwara tlhogo ya gago".



Bontsha tsala ya gago ka moo o...


Tlhapa diatla tsa gago.



Tlhapang moriri wa gago ka teng.



Phimolang diatla tsa gago ka teng.



Tlhapang meno a gago ka teng.



Tlhapang sefatlhego sa gago ka teng.





A re ikatiseng

Diragatsang leboko le.

**Ke kgona go opa diatla**

**le go tiba ka maoto**

**Ke kgona go tshikinya tlhogo**

**le go dikolosa matsogo**

**Ke kgona go ama menwana  
ya maoto**

**le go tshwara nko ya me.**



# Mekgwa e e itekanetseng



A re buiseng

Re tlhoka eng go nna re itekanetse!

Dijo tse di  
itekanetseng



Ikatiso e e  
lekaneng

Go itshola  
re le phepa



Go nna mo  
mweng o o  
phepa


Boroko jo bo  
lekaneng mme e  
seng go bogela  
thelevišene thata!





A re thaleng

Tshwaya ✓ mekgwa e e itekanetseng mme o thale sekere ✗ mekgwa e e sa itekanelang.




Teacher:
Sign:
Date:

# Bophepa



A re direng

Bontsha ka moo o dirisang  
dilwana tse.





A re ikatiseng

Tshwaraganya diatla go bopa tshekeletsa e kgolo.

Jaanong fetisetsang bolo go mongwe le mongwe mo tshekeletseng.

Morago tsenyang bolo e nngwe mme le e fetise.

Morago tsenyang bolo e nngwe mme le leke go fetisa dibolo di le 3.



A re bueng

Ke eng se seng phepa mo phaposing e?

O tshwanetse go dira eng go phefafatsa phaposi?

Bana ba dira eng? Ba tshwanetse go dira eng?



Teacher:
Sign:
Date:

# Maemo a bosa a ke a ratang




Lebelela mafuta e e farologaneng ya maemo a bosa mme o bolelele tsala  
ya gago gore o rata maemo a a ntseng jang a bosa.


fa go le phefo



fa go le letsatsi



fa go le maru e bile  
go le tsididi



fa go le maru e bile go  
le tsididi



Mo dikarolong tse dingwe tsa lefatshe  
la rona, go nna tsididi thata gore segagane  
se bo se we. Nako nngwe maemo a bosa  
a tlala diphefo.

Diphefo tse di maatla, di bidiwa matlakadibe.




Thala setshwantsho sa gago o le mo puleng kgotsa mo monyong.  
thala setshwantsho sa gago o le mo pampiring e kgolo, o dirisa kheraeyone ya mafura.  
Tswakanya mmala o o botala jwa legodimo le metsi le pente mo tsebeng yotlhé.  
gasaganya pente e tshweu o setshwantshong.




A re buiseng

Re dirisa tshate ya bosa go bontsha gore  
bosa bo eme jang. Re dirisa disimbolo go  
bontsha mefuta e e farologaneng ya bosa.  
Disimbolo tse dingwe ke tse.




fa go le letsatsi



pula e a na



go maru




go maru fale le fale

go wa segagane



fa go le phefo



A re bueng

Bolelela tsala ya gago gore o apara mefuta efe ya diaparo  
mo mofuteng mongwe le mongwe wa maemo a bosa.



A re direng

Thala disimbolo tsa bosa go feleletsa tshate ya  
gago ya bosa ya beke.

Mosupologo

Labobedi

Laboraro

Labone

Labotlhano



A re thaleng

Maemo a bosa a ne a eme jang mo bekeng e?  
Tlatsa ka mafoko a a tlogetsweng.

Gompieno go \_\_\_\_\_.

Maabane go ne go le \_\_\_\_\_.

Ke solofela gore ka moso go tlaa nna \_\_\_\_\_.



# Maemo a bosa



A re ikatiseng

Mumuretsang maemo a a farologaneng a bosa.



Phuthololelang matsogo a lona mo godimo ga ditlhogo tsa lona mme le dire jaaka e kete ke maru a magolo.



Tshikinyega jaaka setlhare se tshikinngwa ke phefo.



Letlha: .....



O na le mokgele go itshireletsa kgatlhanong le letsatsi.



Tshwara mokgele wa gago ka maatla gore o se ka wa phepheulwa ke phefo e e maatla.





Rotharotha jaaka marothodi a pula fa a wela mo marulelong.



A re ikatiseng

Tshwaranang ka matsogo go bopa tshekeletsat kgolo.

Latlhelelanang dibolo le bo le di kape.



Akanya ka ga mekgwa e e farologaneng ya go tsamaya mo godimo ga kota e e tshegeditsweng kgotsa mo godimo ga mogala. Bona gore a o ka akanya ka mokgwa o o ka tsamayang go farologana le barutwana ba bangwe.



Boithabiso

Tshamekang sekotšhe sa go tlolatlola. Thala diboloko le ditshekeletsat mo motlhhabeng.



A re ikatiseng

- Bontsha tsala ya gago ka moo o tlolatlolang fa o dirisa mogala wa go tlola ka teng.
- Morutabana wa gago o tlaa go bontsha ka moo o ka tshamekang metshameko ya setso ka teng.



# Lelapa la gaetsho



A re bueng

A o ne o itse gore malapa otlhé ga a tshwane?

Malapa mangwe a magolo mme a mangwe a mannye. Mangwe a na le bomme le borre mme a mangwe ga a na. Malapa mangwe a na le bonkoko le bontatemogolo, bomalome, bommangwane, borakgadi le bontsala.

Lebelela ditshwantsho tse mme o tlottlele tsala ya gago ka moo malapa a a farologanang ka teng. Dirisa mafoko go tswa mo lebokosong le la mafoko.

mme

rre

ausi

ntatemogolo

abuti

lesea

nkoko

lelapa





A re kwaleng

Ke mang yo le nnang le ena mo gae?

Ke mang yo le nnang le ena mo gae?



Mo gae go na le batho ba le \_\_\_\_\_.

Ke mang yo monnye mo legaeng la lona? \_\_\_\_\_.

Ke mang yo mogolo thata mo legaeng la lona? \_\_\_\_\_.

A re bueng

Rotlhe re na le ditiro tse re di dirang mo magaeng a rona. Lebelela ditshwantsho tse, mme fa thoko ga sengwe le sengwe kwala leina la motho yo o dirang tiro e kwa ga lona.



Ka moo ke thusang ka teng mo gae.



# Lelapa la gaetsho



Boithabiso

Thala setshwantsho sa selo se wena le balelapa la gaeno le se dirang mmogo.  
Bua gore motho yoo ke mang. Dirisa mafoko a go go thusa.

mme

rre

ausi

ntatemogolo

abuti

lesea

nkoko

lelapa



**Lelapa la gaetsho**

# Re a tlhokomelana



A re buiseng

Balelapa ba tshwanetse go ratana le go tlhokomelana. Re bontsha go ratana ka go tlamparelana le ka go thusana le go tlotlana. Re tshwanetse go.


- thusana.
- ikokobeletsana (bogolosegolo mo bagolong).

- dira ditiro tsa rona ka nako.
- re nne maikarabelo.




A re bueng

Lebelela ditshwantsho tse mme o bue gore ke bana bafe ba ba bontshang malapa gore ba a kgathalela. Morago o dire tiragatso ya go bontsha gore go diragala eng mo setshwantshong sengwe le sengwe.



A re direng

Thala setshwantsho  
sa gore o dira eng  
go bontsha lelapa  
la gaeno gore o a le  
kgathalela. Tlotlala  
tsala ya gago gore o  
thadile eng.



Teacher:
Sign:
Date:

# Go bontsha gore o a kgathala



A re bueng

Bua ka moo batho ba malapa a ba thusanang ka teng. Nomora ditshwantsho go tloga ka l go fitlha 4 go bontsha tatelano e e siameng.



A re buiseng

Ditiro tsa rona tsa maitseboa

Mme o apaya dijio.

Rre o tlhatswa dipitsa.


Nna le abuti re thusa Mme le Rre.

Re thusa thata.

Re baya mašwi le senkgwe.

Mme morago re ipaakanyetsa go ya go robala.

Re tlotlele dinaane tsa kwa leisong tsweetswee!





A re direng

Direla mongwe yo o go kgathalelang karata. Rala setshwantsho mme o kwale leina la motho yoo.



A re direng

A o kgona go dira tse di latelang?

	kgona go fetisetsa bolo kwa molekaneng wa gago ka go e tampisa.	ee	nnyaya
	kgona go fetisetsa bolo kwa molekaneng wa gago ka go e latlhela mo godimo ga letsogo.	ee	nnyaya
	kgona go tampisa bolo go tswa mo mangoleng a gago.	ee	nnyaya
	kgona go otlela bolo kwa khounung.	ee	nnyaya
	kgona go teribola bolo fa gare ga batshameki ba bangwe.	ee	nnyaya
	kgona go ragela bolo kwa go sengwe mme o se otle.	ee	nnyaya



# 21 Pabalesego ka mo gare le ka kwa ntle ga legae (1)





A re bueng

Re tshwanetse go aga re ikutlwa re babalesegile fa re le kwa gae. Mme go na le dikotsi tse dintsi mo magaeng le go dikologa magae a rona. Lebelela setshwantsho, mme o bue ka ga dikotsi dingwe le tsala ya gago.

## Mo khitshining

- Retololela matshwaro a dipitsa le dipane kwa morago ga setofo.
- O se ka wa tlogela dithipa tse di bogale gongwe le gongwe.
- Lottelela parafee le melemo mo lefelong le le babalesegileng.
- O se ka wa tlogela ditshamekisi gongwe le gongwe.



## Mo phaposibotlhapelang

- O se ka wa dirisa dilo tsa motlakase gaufi le metsi.
- O se ka wa di tlogela gaufi le metsi.
- Baya dikere le dilo tse di bogale mo rakeng.
- O se ka wa amogana boratshe jwa meno le motho yo mongwe.




## Dipula tsa matlakadibe, magadima le motlakase

- O se ka wa ema ka fa tlase ga setlhare fa go na pula ya matlakadibe.
- O se ka wa baya sepe mo phatlhaneng ya motlakase e e mo leboteng. Kopa mongwe yo mogolo go go thusa.

## Kwa ntle ga legae

- Sela dilo tse di ka go gobatsang, jaaka digalase tse di thubegileng, mme o di tsenye mo kgamelong ya matlakala.
- O se ka wa tshamekela gaufi le phulu fa go se na motho yo mogolo gaufi.



## Ka mo gare ga legae

- O se ka wa tlogela ditshamekisi le dilo tse dingwe di gasagane.
- O se ka wa tshameka ka parafene kgotsa diphepafatsi tse di botlhole.
- Fa o bona gore mogala o o yang kwa aeneng kgotsa ketleleng o senyegile kopa Mmaago kana Rraago go o baakanya.



# 22 Pabalesego ka mo gare le ka kwa ntle ga legae (2)



A re bueng

Go nna o babalesegile

Lebelela ditshwantsho mme o bue gore ke ditshwantsho dife tse di bontshang maemo a a babalesegileng le tse di sa bontsheng maemo a a babalesegileng. Tshwaya tse di bontshang maemo a a babalesegileng ✓ mme o thale sekere ✗ mo go tse di bontshang maemo a a sa babalesegang. Bua gore ke eng o akanya gore di babalesegile kgotsa ga di a babalesega.





A re bueng

A go na le dilo tse di sa babalesegang kwa gaeno? o ka dira eng ka seno? Botlhole (tshefu), melemo le dieledi dingwe tse di phepfatsangdi kotsi thata. Ga o a tshwanelo go nwa sepe se o sa netefatseng gore ke eng.



Letshwao le le bontsha gore go na le sengwe se se botlhole mo lebotlolong, lebokosong kgotsa thining.

A o setse o kile wa bona letshwao le?



A re ikatiseng

Morutabana wa gago o ya go go tshamekela mmino.



- Tsamaya go ya ka morethetho wa mmino.
- Tlhophang moeteledipele. Moeteledipele o tshwanetse go tsamaelana le morethetho wa mmino. Ema ka leoto le lengwe.
- Jaanong ema ka leoto le lengwe.
- Ke leoto lefe le le maatla go gaisa?
- Baya mogala o moleele fa fatshe kgotsa o thale mola.
- Tsamaya go bapa le mogala kgotsa mola, mme o ema o tshegeditse mmele.
- Jaanong fetola sebolego sa mogala kgotsa mola mme o tsamaye go bapa le ona o ntse o itshegeditse.



# Pabalesego fa ke le esi kwa gae



A re bueng

O ithutile ka ga dilo tse di kgonang go go gobatsa kwa gae le go dikologa legae la gaeno. O ka itshola o babalesegile jang fa o le kwa gae o le esi?

Fa o le kwa gae o le esi, o ka dira dilo tse di latelang go nna o babalesegile.



O se ka wa bulela batho ba o sa ba itseng lebati.



Lotlela mabati otlhе a a tswelang kwa ntle.



- Netefatsa gore o itse dinomore tsa mogala tsa batsadi ba gago le tsa baagisani ba lona.
- Dira lenaneo la dinomore tsa botlhokwa, fa sengwe se ka senyega kana sa nna phoso.



A re kwaleng

Itirele lenaneo la dinomore tsa botlhokwa.



Sepodisi:

---



Emelense:

---



Setimamolelo:

---

Selula ya Mme:


---

Selula ya Rre:

---

Ke mang gape yo o ka mo leletsang fa o tlhoka thuso?






# Se sengwe se o ka se gakologelwang



A re bueng

Mokgwa o o bonolo wa go gakologelwa dinomore tsa mogala tsa sepodisi ke o. Lebelela setshwantsho mme o bolelele tsala ya gago ka moo ditshwantsho di go thusang go gakologelwa dinomore ka teng. 10111 ke nomore ya sepodisi. E bue makgetlo a le mmalwa go fitlha e nna mo tlhogong ya gago.



A re ikatiseng

Bontsha ka moo o ne o ka tsamaya ka teng fa o ne o le ngwana yo o mo go sengwe le sengwe sa ditshwantsho tse.



O ne o ka tsamaya jang fa o ne o tebisitswe ke motho yo o sa mo itseng?



O ne o ka tsamaya jang fa o ne o thusa mmaago go duba kuku?




O ne o ka tsamaya jang fa o ne o eme mo godimo ga galase e e thubegileng?



### A re direng

Bona gore a o  
ka se ka wa aga  
ntlo ya gago.

- Batla dikhateboto tsa bogologolo mme o age mabota le marulelo.
- O ka nna wa kgomaretса mabokoso mmogo. fa ntlo e fedile, o ka nna wa e penta.
- Fa o sa kcona go bona khateboto, dirisa sengwe fela, mme o se ka wa dirisa galase kgotsa thini kgotsa sengwe fela se se ka go gobatsang.




### A re ikatiseng

Latlhela kgetsana ya  
dinawa kgotsa bolo  
mo moweng mme o e  
tshware ka letsogo la  
gago la molema.

Thusa morutisi wa gago go ntshetsa  
ditilo, ditafole le dibokoso kwa ntle  
ga phaposi.

Palama mo godimo ga  
ditulo, ditafole le mabokoso,  
gogoba ka fa tlase ga tsona  
morago o tbolele fa fatshe  
go tswa mo go tsona.

Leka go itshegetsa ka leoto  
le le lengwe mo setulong.



Teacher:  
Sign:  
Date:



25

# Mmele wa me



A re kwaleng

Kwala mafoko mo diphatlheng tse di nepagetseng.

Kgwenditharo 2 – Beko 5 – Paperlanatiro

leoto


seatla

tlhogo

dimpa

leoto

letsogo



Letlha: .....



## A re kwaleng

Feleletsa setshwantsho se sa sefatlhogo.

Thala moriri. Leka go kopisa sefatlhogo sa gago. Fa o na le matlho a a mahunou, thala matlho a mahunou. Fa o na le moriri o montsho, thala moriri o montsho.

Thala dintshi tsa gago, nko ya gago le molomo wa gago.

Sefatlhego sa gago ke karolo ya botlhokwa ya mmele wa gago.

Mongwe le mongwe  
o na le matlho a 2.



Mongwe le mongwe  
o na le ditsebe tse 2.



Mongwe le mongwe  
o na le nko e le l.



Mongwe le mongwe  
o na le molomo.



## A re bueng

Opela pina e. Tshwara karolo ya mmele fa o ntse o opela leina la yona.

## Tlhogo, magetla

**Tlhogo, magetla, mangole le menwana, mangole  
le menwana**

**Tlhogo, magetla, mangole le menwana**

**Tlhogo, magetla, mangole le menwana, mangole  
le menwana, mangole le menwana**



## A re ikatiseng

Tshameka 'Simone a re ...'




# Dirwe tsa me



A re bueng

Lebelela dirwekutlo tse di farologaneng mme o bue gore re di dirisetsa eng.



A re buiseng

Re dirisa dirwekutlo tsa rona letsatsi le letsatsi.

Re nkgelela le go latswa dijo tsa rona.

Re kguna go utlwa ka moo lefofa le leng boleta ka teng.

Re bona ka moo legodimo le leng boluu ka teng ka selemo.

Re reetsa mmino.

Dirwekutlo tsa rona gape di a re sireletsa.

Re kguna go nkgelela gore a go na le molelo.

Re kguna go utlwa fa letsatsi le le mogote thata.

Re kguna go bona fa go sa babalesega go kgabaganya tsela.

Re kguna go utlwa modumo wa alamo.





## A re direng

Go tlhokomela matlho le ditsebe tsa rona.

Re tshwanetse go tlhokomela dirwekutlo tsa rona.

Mekgwa e mebedi ya go tlhokomela matlho le  
ditsebe ke e.



Tlhokomela ditsebe tsa  
gago ka go se reetse  
mmino o o kwa godimo  
thata.


Tlhokomela matlho a gago  
ka go rwala hutshe kgotsa  
diporele tsa letsatsi. O se ka  
wa lebelela letsatsi.



## A re kwaleng

Lebelela theibole e e fa tlase, mme mo moleng mongwe le mongwe o tshwaye  
serwekutlo kana dirwekutlo tse o ka di dirisang ✓ O ka nna wa tshwaya go  
feta bongwe.

monkgo	tatso	pono	kutlo	kamo






# Go tsamaisa mmele wa me



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. Mo go sengwe le sengwe, bua dikarolo tsa mmele mme o bue gore di go thusa go dira eng.

Re dirisa mebele ya rona go tsamaya.



A re kwaleng

Araba dipotso tse le tsala ya gago. Morago o kwale dikarabo mo bukeng ya gago, ka fa tlase ga dipotso.

Ke dikarolo dife tsa mmele tse o di dirisang go tsamaya?



Ke dikarolo dife tsa mmele wa gago tse o di dirisang go sela sengwe?



A re ikatiseng

Morutabana wa gago o tlaa go bontsha ka moo le ka tshamekag 'katse le peba' ka teng.







A re buiseng

Gape go na le dikarolo tsa mmele wa gago tse o sa kgoneng go di bona. Tsotlhe di bereka mmogo go go tshola o tshela.

## Marapo a gago



## Dikarolo tsa mmele wa gago tse di go thusang go hema




# Go akanya ka ga pabalesego




A re bueng

Lebelela ditshwantsho tse di fa tlase, mme o bue le tsala ya gago ka ga se o se boneng. Mo setshwantshong sengwe le sengwe, bua gore o ka nna o babalesegile jang.



O bona tsala ya gago ka kwa ga mmila.



O eme o le esi kwa boemelabeseng.




Motho yo o sa mo itseng o go kopa go tsamaya  
le ena felo qonawe.



O timetse o le kwa tikwatikweng ya mabenkele.

Re na le maikutlo a "Ee" fa mongwe  
a re tlamparela ka mokgwa o o re o  
itumelelang. go monate go tlamparelwa  
ka mokgwa o o botsalano le ka mokgwa o  
o tlhokomelwang ka ona ke motho yo o  
mo ratang.



Tlaya kwano mosetsanyana.  
Ke tlaa go naya dimonamone  
mme o se ka wa bolelela ope.

Re na le maikutlo a "Nnyaya" fa  
mongwe a re tlamparela ka mokgwa  
o o re tshosang kgotsa o o tenang.

Fa o ikutlwa o tenegile kgotsa o  
sa babalesega o nna le maikutlo a  
"Nnyaya".

Mmele wa gago o kgethegile thata mme ke wa gago. O ka  
kgona go re "Ee" fa go siame gore motho a go ame kana a  
go tshware, gape o ka kgona go re "Nnyaya" fa go sa siama.





# Go nna o babalesegile



A re kwaleng

Lebelela ditshwantsho tse di fa tlase mme o kwale "Ee" mabapi le maikutlo a "Ee" le "Nnyaya" mabapi le maikutlo a "Nnyaya" mo dibolokong.



Lethha: .....



**A re direng**

Ikatise go re "Nnyaya".

Diragatsang motshameko o mo go ona motho yo o sa mo itseng a tsenyang ngwana mo koloing ya gagwe kgotsa a batlang go ama ngwana. Ngwana o araba ka go re, "Nnyaya".



**A re bueng**

Bana bangwe ba tshela mo magaeng a ba sa tlhokomelweng mo go ona. Lebelela ditshwantsho. Bua gore o ka ikutlwa jang fa o ne o le ngwana yo o mo ditshwantshong. Bua gore o ne o ka dira eng.



**A re ikatiseng**

Tshameka motshameko wa "go tsigama".

Tsamaela gongwe le gongwe kwa o go batlang, mme fa morutabana wa gago a letsa phala, o "tsigame" teng fa o leng teng.

Ga o a tshwanelo go tsamaya go fitlha morutabana a re o ka nna wa tsamaya.

A o kcona go itshegetsa sentle?

Tsamaya mo koteng ya go itshegetsa kgotsa mo mogaleng o moleele o o beilweng fa fatshe.



# 30 Go tshola mmele wa me o itekanetse



A re buiseng




Go na le mekgwa e mentsi e re ka lwalang ka yona. Bontsi jwa nako, re lwala ka ntlha ya megare le dibaketeria. Di dinnye thata mo re sa kgoneng go di bona. Di tsena mo mebeleng ya rona mme di re lwatse.



A re bueng

Bana ba ba mo ditshwantshong ba dira eng go itshola ba itekanetse?  
Go ne go ka diragala eng fa ba ne ba ka se ka ba dira dilo tse?





Jaanong bua ka ga ditshwantsho tse. Dira ✓ go bontsha ka moo o ka nnang o itekanetse ka teng. Tsenya ✗ mo ditshwantshong tse di ka dirang gore o lwale.



# Go tshola mmele wa me o itekanetse



A re bueng

Mokgwa wa go itshola o itekanetse.

Go ne go ka diragala eng fa ba ne ba ka se ka ba dira dilo tse?

A o ne o itse gore metsi a mangwe a phepa fa a mangwe a le maswe? O ka netefatsa jang gore metsi a phepa e bile a siametse go nowa?

O kgona go bedisa metsi a a maswe mo ketleleng go bolaya megare.



O kgona go sefa metsi a maswe.  
Morutabana wa gago o tlaa go bontsha.

Dirisa leswana la tee le le lengwe la bolitshi mo kgamelong ya metsi a noka a dilitara di le 20. Tswala kgamelo gore dintsi di se ka tsa wela mo metsing. Tlogela metsi sebaka sa diura di le 28 pele o a nwa.






A re bueng

Lebelela ditshwantsho tse mme  
o bue ka ga se bana ba ba se  
dirang go nna ba itekanetse.

Latlhela ditisu tse di dirisitsweng  
mo ntwanaboithusetsong kgotsa  
mo serotong sa matlakala.



Tlhapa diatla tsa  
gago pele o ja.



Tlhapa diatla tsa gago morago ga  
go dirisa ntwanaboithusetso.



Fa o kgamathetsa  
ntwanaboithusetso, phimola maswe a  
gago mme o tlhape diatla tsa gago.



Thiba molomo wa gago fa o  
gotlhola kana o ethimola.

Teacher:	<input type="text"/>
Sign:	<input type="text"/>
Date:	<input type="text"/>

 <b>32</b> <b>Kgweditharo 2 - Belke 8 - Paperlanatiro</b>	<h1>Ke mpa ke tlhola fela</h1> <p><b>A re bueng</b></p>  <p>Tlotla ka ga se o se ithutileng mo dikgweditharong tse pedi tse di fetileng.</p>	
	Ke kgonago buaka ga lelapala gaetsho.	
	Ke kgonago tsamaya mo moleng o mosesane.	
	Ke itsenomore ya mogala ya sepodisi.	
	Ke itsekaga maikutlo a "Ee" le a "Nnyaya".	
	Ke kgonago tshwara bolo.	
	Ke kgonago nna ke babalesegile kwa gae.	
	Ke kgonago itlhokomela fa ke le esi kwa gae.	
	Ke thusa lelapala gaetsho.	
	Ke itsetselaya me ya kwa sekolong.	
	Ke itsego itshola ke itekanetse.	
	Ke itsegore ketshwanetse go dira eng ka dilo tsotlhete di mo kgetsaneng ya me ya sekolo.	
	Ke itsekaga mefuta e e farologaneng ya malapa.	
	Ke ithutile go le gontsi ka ga Bokgonijwa Botshelo.	

# Thanodi ya me

A

a

G

g

B

b

H

h

C

c

I

i

D

d

J

j

E

e

K

k

F

f

L

l

# Thanodi ya me

M  
m

S  
s

N  
n

T  
t

O  
o

U  
u

P  
p



V  
v


Q  
q

W  
w

R  
r

X - Z  
x - z





## Masks

Cut out on  
the outside  
black line.

Tie a string  
into the holes  
to make a  
face mask.

